

A Ang panan-awon sa trono. Pinadayag 4: 1-3, 5, 9-11

- ❖ Ang balangaw sa palibot sa trono usa ka pahinumdom sa mga saad ug proteksyon sa Dios (Genesis 9: 9-17). Makasuod kita sa trono sa grasya nga masaligon (Mga Hebreohanon 4:16).
- ❖ Ang Amahan nakadawat sa usa ka triple nga pagdayeg ug ang Iyang pagpaluyo ug paglalang nga gahum giila (b.11).
- ❖ Niini nga panan-awon, gidayeg ang Amahan tungod sa Iyang gahum sa pagdumala sa uniberso nga Iyang gibuhat.

B Ang 24 ka mga anciano. Pagpadayag 4:4

- ❖ Dili sila mga tigulang tungod sa ilang edad apan tungod sa ilang posisyon. Kini nagrepresentar sa grupo sa mga tawo. White nga sapot: Pagkamatarung. Mga korona sa bulawan: Pagkahari o kadaugan.
 - Sila mahimong unang mga bunga nga nabanhaw uban ni Hesus ug nagpuyo sa Langit, nga naghawas sa katawhan (Mateo 27: 52-53)
 - Mahimo nila nga magrepresentar sa katawhan sa Dios sa daan ug bag-ong pakigsaad: 12 mga patriyarka ug 12 ka apostoles (Mateo 19:28)
 - Mahimo silang mga representante gikan sa mga gibuhat nga kalibutan nga wala mahulog sa sala, nga nagsilbing 24 ka mando sa pari sa atubangan sa Dios (Pinadayag 5: 8)

C Ang 4 ka mga buhing binuhat. Pinadayag 4:6-8

- ❖ Ang aspeto niini nga mga binuhat ug ang kamatuoran nga kini 4 nag-link kanila sa Yuta.
 - Leon: Mga hayop nga ihalas.
 - Nateng Vaca: Mga hayop sa balay.
 - Tawo: Katawhan.
 - Agila: Nagalupad nga mga hayop.
- ❖ Dili sila mga lalaki, gitawag sila nga "kerubin" (Ezekiel 10:2)
- ❖ Kini nag representar sa mga anghel nga nagtrabaho pabor sa katawhan (Mateo 18:10).

D Ang sinilyohan nga basahon. Pagpadayag 5:1-4

- ❖ Si Juan makakita sa umaabot, "mga butang nga kinahanglan mahitabo human niini" (4: 1). Kana nga kahibalo nabugkos (gitaptapan, gitago) alang sa tanan gawas Kaniya nga takus nga ibutyag kini.
- ❖ Si Jesus lamang ang makahimo sa pag-abli sa maong basahon, tungod kay Siya mao ang Leon (Iyang nabuntog) ug ang Kordero (Siya namatay aron sa pagluwas kanato).
- ❖ Ang sulod sa basahon nalangkit sa kasaysayan sa atong kaluwasan.

E ng Kordero takus. Pagpadayag 5:5-14

- ❖ Ang Kordero (Jesus) takus tungod kay Siya gisakripisyo. Tungod niana nga sakripisyo, Siya gihatag sa tanan nga gahum ug awtoridad (Mateo 28:18; Efeso 1: 20-22).
- ❖ Ang dakung langitnong koro nagdayeg sa usa ka pagdayeg, nga nagpahayag nga si Jesus takus.
- ❖ Sa krus, nabuntog ug nabawi ni Jesus ang nawala ni Adan didto sa Eden. Siya nagpaila kanato ngadto sa Amahan ug nagpataliwala alang kanato (Mga Hebreohanon 7:25).